

[0-1b] Native Folklore.

b

1  
24

1.

Mošimane le lekgowa.

- Mošimane o ile he s sepela a hwetša lekgowa le lema ka kgomo tše pedi. He a fihla ho yena a re basa mmisisi o ya lwala. A re tše pérē o yē gae a ya go nyaka kapele, ke tla ſala ke lema le mošimane yo. Basa a phakiša a namela pérē ya gagwe. Ge a satšo tloga mošimane a tše kgomo ye tſheu a ya nayo gae. A fihla a e bolaya, a tše mosela wa yona a fa yela ye ntšho, a o tſhetše letswai. Ya go ja ge basa a fihla gae a hwetša mmisisi a sa lwale. A goma a befeſwe. A hwetša kgomo ye tſheu e segō. Ge a fihla ga gabō mošimane, mošimane a phakiša a tše pōtō ya go apea nama tša makhura a ye beya ka ntlong, yare e sare pjapjapjapja lekgowa le fihla. Mošimane a re basa bona kene le pōtō ya go apea dinama, ke jore pōtō ga dibutšwē tša butšwa basa a lebala a re nthakisetše yona mosimane a dumela a re ge a ka mpha seketsa dipontō ke tla ho fa yōna. Basa a dumela a tše pōtō yela ge a fihla gae a bolaya kgogo a tſhela meetsé ka potong a kgabèlè la dinama tša kgogo yela a re ge kere ga dibutšwe di tla butšwe a khurumela pōtō gela a bitša mmisisi le bana ba gagwe a re a re name leng mmotlōrō re yē le benkeleng re tla hwetša dinama di butšwitše ge a boy a benkeleng a hwetša di sale tala a befelwa kudu a tše sethunya sa gagwe a namela pérē ya gagwe ge a sa tšwela mosimane a mmona a bolaya pudi a tše sampudula a se tſhela madi a bitša mosadi wa gagwe a re tše sempudula se o se beye ka moteng ga dikobo tše tša gago ge basa a fihla mosimane
3. a re nna nka bolaya mosadi wa ka ka mphaka woo a tšeya mphaka a hlaba mosadi ya lwa gagwe sempudula sela mosadi a ikišetša fese tše ke o hwile. A re ke tla letša nakana gararo a tsoga. A re perr perr perr a tsoga basa a lebala a goma ka pere ga gagwe a fihla gae a tše mosadi wa gagwe a namela mmotlora baya toropong ge ba fihla a bitša makgowa ka gofela a re nka bolaya mosadi wa ka ka letša nakana gararo a tsoga. A tše mphaka a hlaba mosadi wa gagwe a re fesa pilikitaa a thathankga. Basa a re bjale ke letša nakana a re perr perr perr a seke a tsoga bjale basa o ya lla a re perr rrr yaba o hwetše ruri basa a tše mmotlōrō wa gagwe a ya gas a befeſwe.
4. He a fihla gae a tše sethunya le mmotlōrō a tloga a libile ga gabō mosimane ge a fihla a hwetša mosimane a re ke bolayile mosadi wa ka ka baka la gago. Jou bladie kafortjie.

/A reye.....

- A re yé. A motše ya a mo iša ga ye ge a fihla a molökela ka sakeng go yo mo lahla ka nokeng ye kgolo a sepela a mo iša mokeng a mo tlogela pateng a ya kantle. Mosimane yo a bôna ba bangwe ba tswela a re nna nka se tseye mosadi wa lekgowa ga ke rate go ba kgoši le gona ba nkga-pele tša gore ke tseye mosadi wa lekgowa ga ke nyaka ya ba basimane bale ba motlwa he a riyal o mongwê a re tša ke go ntšhe o tsene nna o jo ga na go tšea mosadi wa lekgowa nna ke tla mo tšea mosadi wa lekgowa nna ke tla mo tšea a ntšha mosimane gola yola o mongwe a tsena.
5. Basa a boy a kantle a kuka mosimane ycla wa ka sakeng a mo isa ka nokeng ye kgolo a mo lahlela gôna. Lekgowa lere ke molailo momohla. Ka moswana lekgowa lere le sa sepela la hlakana le mosimane yola la jo mofura lela.

Mosadi a tšeere ke lekwapa.

- Mosadi yo babô babe ba gana a tšea ke lekwapa. Bare tša Kwapeng o tla di kgona na? Mosadi a dumela a re o ya ntšea yo bjale lekwapa la tloga nae a ya Kwapeng gae mo makwapeng a ba le bana ba lesome bjale a re ke nyaka go yo bona bomma le ppa bjale lekwapa la gana yare tšatši le lengwe lekwapa la ile mashemong a ſala a tshaba ba bangwe ba hlaba mokgoši bare mosadi o tshabile bjale monna, a mo latella a fihla go
6. yena mosadi a opela a re. "Na bo mma ba mpuditše ng'ng'ng' Nyabolokô bare o seke wa tšewa kwapeng ng'ng'ng' Nyabolokô."

- Monna yena a re swele o mo fa ntlîwa ka o ka mofantli wa bothôka o ka mpha sengwe ka tšopa ng'ng'ng' Nyabolokô bjale mosadi a foša ngwana o mongwe go lekwapa. Kwapa la mo tšea la mo ja. Mosadi yena a nna a tshaba lekwapa la re go fetša la mo kitimela. Mosadi yola a opela a re na bo mma ba mpuditše ng'ng'ng' Nyabolokô bare o seke wa tšewa kwapeng ng'ng'ng' Nyaboloko. Monna a re o ka mpha sengwe ka tšopa ng'ng'ng' Nyaboloko ke wa bobedi. Mosadi a foša ngwana o mongwe gole kwapa. Kwapa la mo tšea la mo ja. Mosadi a nna a tshaba. Le kwapa la re go fetša la mo kitimela. Mosadi yola a opela a re bomma ba mpuditše bare o seke wa tšewa kwapeng ng'ng'ng' Nyaboloko. Monna a re o ka mpha sengwe ka tšopa sengwe ng'ng'ng' Nyaboloko ke wa boraro. Mosadi a foša mongwe gole kwapa. Kwapa lare o ka mpha sengwe ka tsopa ng'ng'ng' Nyabolokô. Mosadi a foša sengwe. Go lekwapa Kwapa lare o ka mpha sengwe ka tsopa ng'ng'ng' Nyaboloko o mofantli wa bothoka ng'ng'ng' Nyaboloko ke ngwana wa bone. Mosadi a nama a tshaba.

/Lekwapa.....

Lekwapa lare go fetša la re o ka mphā sengwe ka tsopa ng'ng'ng Nyabolo-kō. Ke ngwana wa bohlano. Mosadi a foša sengwe, go lekwapa. Lekwapa lare go fetša lare o ka mphā sengwe ka tsopa ng'ng'ng Nyabolokō o 8. mo fantli wa bothoka ng'ng'ng Nyabolokō. Mosadi yena a nna a tshaba lekwapa lare go fetša lare o ka mphā sengwe ka tsopa ng'ng'ng Nyabolokō. Ke wa botselela o shetše le ba bane. A hlaba mokgoši a re batho bonang motho o ya mpolaya, batho ba tla bale bolaya.

Mosadi le monra.

Mona yo a re go mosadi wa gage ga ke nyake meetse a llang segwagwa. Mosadi wa gagwe a ya sedibong a re monna wa ka o re a ke nyake meetse a llang sewawa sare gwagwa a tloga a ya mo go se sengwe a re monna wa ka o re ga ke nyake meetse a llang gware tuu.

Modibeng seuwe ke mogonwang diphōbfōlō le dinonyana mosadi a nwa meetse a sediba ka gofela. Bjale mosadi a re ke ya ema a palelwa 9. maswe, wa fihla ware koko meetse a kae mosadi a re meetse a nwele ke nna ngwanangwanaka bjale kere ke a tloga leotwana le apala moswe wa hwomola. Tša tšwela ka moka ga tšona ge c fihla mmutla wa re meetse a nwelē ke mang koko meetse a nwele ke nna ngwanangwanaka bjale kere ke a tloga leoto le apala o re lefobwana le a pala ba tla go lokiša bo mo tlou tša fihla ka moka. Tlou ya fihla ya phula mokgekolo mpa ka lenaka meetse a tlala sediba diphōbfōlō tša nwa. Ge di seno gona tša tloga di bolaile ke tlala. Ge di sepela tša hwetša sehlare sa dikenya tša bona mokhekolot a lema tša rcma montšha go yo botšisa 10. montšha a fihla a re koko re je re ſadiseng? Le ſadisē ka la kgolo ya moſate. Montšha a goma a kitima a re fase puu a tšoga ge a fihla bare na bareng? Montšha a re ke lebetše. Khudu yare ga go ye nna. Tša gana tſare ga o ye mmutla. Mmutla wa ya ge o fihla ware koko re je re ſadiseng? Le ſadisē ka lekgolo ya moſate. Mmutla wa kitima ware puu wa tsoga ge o fihla bare ba reng? Mmutla ware ke lebetše. Bare tsamaya mokhudu. Khudu ya ete eletša setōntōlō ge e fihla yare Koko lere re je re ſadiseng? Le ſadisē ka la kgolo ya moſate khudu ya tloga i kitima yare fase puu ka la kgolo ya moſate ya tsoga ya e re ka la goloya moſate tša epēla khudu yela tša namela sehlare tša ja di kenya tša tima mokhudu tša ſadisē ka la kgolo ya 11. moſate mmutla wa tshoga wa tshosa khudu tša ja ka la kgolo yela tša tšea ditsohlo tša lokela mogweleng wa motlou khudu ya ya moleteng

/Mmutla.....

Mmutla wa khurumetsa botse mmutla wa robala gesasa ge di tsoga tsare ka la kgolo ya mošate e llwa ke mang bare khudu e llwe ke mang khudu yare le kare le nkepetše la mputšisa dilo tše uwe tsare gare kgonameng re tla bona yo a nang le ditsohlo tsa hwetša Motlou a na le ditsohlo tsa mmalaya tsa famokhudu sebete tsare ge di sepela tsa kwa mokhudu o re ka ſumela ſumela ka nnyong ya motlou ke re motlou a bola-we re je dinama bare o reng mokhudu yare kere sebete se ya nkimela bar-tsea mogodu ſo khudu ya tsea mogodu wola e ſetše di libile noka mokhudi

12. a re ka ſumela ſumela ka nnyong ya motlou kere motlou a bolawe re je dinama bare o reng mokhudu yare kere mogodu o a nkimela. Mmutla ware maaka o re ka ſumela ſumela ka nnyong ya motlou kere motlou a bolawe re je dinama tsa kitimiša mokhudu. Mokhudu a tsena ka meetseng mo mehlaka-hlakeng mmutla wa sware khudu ka leotö. Khudu yare a hwa o tshere modi wa mohlakahlaka o re o sware leoto la ka. Mmutla wa le sa leoto lela wa swara hlogo ya mokhudu. Mokhudu ware a hwa o swere selete o re ke swere hlogo ya ka mmutla wa lesa tsare mokhudu a re mo nwuſe noka tsa lebala mogodu khudu ya tsena ka mogodung.
13. Yengwe yare re lebetše mogodu tsa go nwuſa tšago beya kgakala mokhudu a tšwa a re a hwa ba nnyoſitše mokhudu a tshaba a tsena mole-teng. Mmutla wa swara khudu ka leoto mokhudu ware a hwa o swere mō-sela wa rioga o re o swere leoto la ka mmutla wa lesa khudu yare a nwa a ntesa diphööfööls tare ba mahlö a magolo ke bo mang tare ke bo makgohlo. Tare re so rema dipatla tsa ge e ſpa makgohlo a ſala a robala khudu ya tšwa ya tshaba ge di boy a tsa hwetša khudu e. tsabile tsa kitimiša bo makgohlo tare di sa kitimiša makgohlo mokhudu a bonala tsa lesa makgohlo tsa kitimiša mokhudu a tsena mole-teng. Gape tare go makgohlo shalang. Mo lere ge a etša le mmethë mokhudu a bona makgohlo a robetše mokhudu a tšwa makgohlo a re ba rile o seke
14. wa tšwa boy a monna ele gore makgohlo o ya potuma khudu ya tshaba ge diphööfööls di boy a tsa hwetša mokhudu a tsabile tsa kitimiša makgohlo

Mogatša Maſilo hlögö.

Ele mosadi ba mo tseiſitše bare o tſere ke lapa. Bjale ka tſa-tſi le lengwe a e tšwa nokeng a bona hlögö e bina e re ke mogatša Maſilo hlögö nthathatha ba ntſeiſa mosadi nthathatha eheng nkalang tshomo eheng nthathathala eheng kala nkhula eheng.

/0 mmalo.....

O mmalo O mmalo O mmalo nthathatha. Na beso ba nthata nthathatha ba ntseisa mosadi nthathatha ehangkala ntshomo eheng nthathatha ehangkala nkholanye nthathatha bjale mosadi yola a re antheng ge bare ke tsere ke lapa bara yona hlögö ye a napa, a tshabela ga gabö. "Bofelö!"

Bananyana.

- Eri le ele banenyana ba ile thobeng bare go fula ba fula fase mose
15. hlareng pula ye kgole ya tswela bjale banenyana ba bôna nonyana ye kgo lo e tswela. Yare go bôna ntshetsheng ditho bethobê. Ba bangwê ba ntshetsha ka moka a bona a ntshetsha. Yare go fetsha ya ba tsea ya fofa ka bôna. Ya fihla motseng o mongwe yare kere mpontsheng ga Maselësële ke tsene ke na kotsee kotse re re na ke swere, bana ba hae siba. Ke na kotsee kotse rere. Bare ke gana kowa pele ya fofa ka bona. E le gore e tsâ Polokwane. Ya fihla motseng wa Mmabasotho ya thoma yare: Kere mpontsheng ga Maselesele ke tsene ke na kotsee kotse rere re kotse rere bare ke gana kowa ya fofa ka bona. Ya fihla motlapane yere mpontsheng ga Maselësële ke tsene kena ketsee kotserere re kotse rere. Bare ke gana kowa ya fihla motseng wa Ntshima yare mpontsheng ga Maselësële ke tsene ke na kotsee kotse rere re kotse rere ya dula
16. moletlaleng mosadi yo mongwe a itshela ka melora ya opela bangwe bare e theletseng ya thoma yare mpontsheng ga Maselesele ke tsene kena kotsee kotserere re kotserere. Ba e tsea ba e tsentsha ka ntlong ba e alela magogo ya dula fase ya tsea bana bale ya ba tlotsha matsoku. Ba ihlabela kgomo ya go nona yare go fetsha ya ntsha bana bale ka moka e mongwe le yo mongwe a tsea ngwana wa hae yola a e tshetsheng ka melora ya tsea ngwana wa gagwe ya fofa ka eena yare gola ele kwa godimo ya mo lesa a wela fase a hwa.

Makgema a dula thabeng.

- Mosimane yo mongwe o rile a ile go tsoma a bôna Makgema a itswa ka ntlong a sa same tswallegra. Lefsika la ntlo ye uwe le la tswallegra. Makgema a tsea dipere tsâ bona a dinamela a yo tsoma. Mosimane
17. a tloga a ya gae, a fihla a tsea tonki ya gagwe a e namela. Ge a fihla ntlong ya Makgema a hwetsa a sa ilo tsoma. Ke ba iso ba e leihlo le letee mophatleng. Le reng kela tonki, ka mo mathoko e noba dikotiyana. Mosimane ge a seno fihla ntlong a re sasame bulega la bulega, a re sasame tswalelega la tswalelega. Mosimane a hwetsa ditshetele a di tlatsha moraba, a laisa dingwe godimo a tonki, a re

/Sasame.....

- sasame-bulega la bulege, a re sasame tswallega la tswallega. A tsea tonki ya gagwē a ya gae. Ge a fihla gae a yo kgopēla kelo ya tshēlētē. Mogolo wa gagwē a mofa mosimane yola a re go yela tshēlētē a bušetša kelō ge buti ya gwe a lebelela ka mathoko a kelō a humana tshēlētē. A re ke gore mosimane yo o tso tsea kae tshēlētē ye kaa. A tloga a ya go moratho wa gagwe go yo mmotšisa mo a tseyereng tshēlētē. Moratho wa gagwe a re ke e tseyere thabeng ntlong ya Makgema
18. ge o fihla o tlare: "Sasame-bulega"la bulega a re ge o tswalela o tlare sasame tswalelega la tswalelega. Buhyagwe a tsea tonki a fihla ntlong ya Makgema a re sasame-bulega la bulega a re sasame tswalelega la tswalelega a tsea thēlētē a e tshela ka kgotlong ya gweila kgohlo tshēlētē ya wēla fase a rwala yengwē a e beya godimo ga tonki ya paralatša tonki a e afola a tsea a e tshela ka kgohlong yengwē a e rweša tonki. A re fale ba reng? a re bare sarape sarape bulega la seke la bulega a re sarape sarape bulega la seke la bulega bjale o ya lla a re kgarape kgarape bulega la gana kgarape-kgarape bulega la gana Makgema a boy a swere ke tlala a fihla a re sasame bulega la bulega bare sasame, tswalelega la tswalelega, ba hwetša, mosimane yola bare go yena ke wena ka mehla le mehla o fetša tshēlētē tsa rena ba tsea selepe se setelele bare go yena ke wena o fetša tshēlētē tsa rena kge ka selepe patlo se sengwe sa wela kwale se sengwe sa wela kwa ba
19. di phuthela ka saka ba tloga ba yo tsoma. Mosimane yola a belayela a re nka buti a sa boyē a fa a ba mmolaya ge a fihla a re sasame bulega a tsea or ka gare a hwetša buti ya gwe a hwile a mo tsea a re sasam tswalelega la tswalelega a mo laiša ged'me go tonki a fihla gae, Ge Makgema a boy a hwetša motho a sego a roma le lengwe motseng go yo butšisa ka mc a hwiteng motho bare ge o bene mo o hwiteng motho o thale nkgokolo o re ka gare ga yona o thale sefapano mo lebating ka mc motseng o hwileng motho o ne le ngwanenyana wa go thanya ruri. A eta a thala nkgokolo mabeting a motse wa gaboe bile a thala sefapano ka gore. Ele gore lekgema le la litlogile lare ge le fihla go a mangwe lare ki dirile bjale. Makgema a tloga a re ge a fihla motseng a bona dinkgokolo tše dintšhi a re a re ye gae ge a fihla gae a tsea selepe bare go lela babe ba le romile bare wena go otlwe molao wa
20. rena kge lekgema lela la hwa ba roma le lengwe bare wena o fihle o kokotele chipi o le bantšhe motse wa gona lekgema lela la dira bjale.

/Ngwanenyana.....

Ngwanenyana wa go thanya a t̄sea dit̄shipi a eta a kokote motse wa gabonagofela go ona lekgema la tloga la ya gae la fihla lare ke feditse nama ba tloga ge ba fihla ba bona yengwe kowa bare e ngwe ſele a e ngwe le yona ſele bare ke t̄se dint̄shi a re ye gae. Ge ba fihla bare wena go o utlwe molao wa rena kge a hwa ba roma yo mongwe bare o kōkōtēla t̄se pedi a ya a lokant̄sha motse wana wola o hwileng motho. Ngwanenyana wago thanya a eta a kōkōtēla t̄se dint̄shi. Lekgema la ya 'gae e le fihla lare ke feditse ba tloga ba fihla bare. Bana ke t̄se dint̄shi bare a reyeng gae wena ga utlwe molao wa rena kge a hwa. Ba roma o mongwe bare o kōkōtēla t̄se hlano lekgema le di kokotela la goma la fihla lare ke feditse baya ba hwet̄sa ele gore o lebant̄shitse motse 21. wa gona. Ba goma ba ya gae a fihla a re ba lebala o lokant̄shitse gona. Ba pana koloi ya bona kgoſi ya bona ya t̄sea faki t̄se lesome le ment̄ho ye mebedi ya lokela Makgema a mangwe ya t̄swa ye yengwe ya t̄shela phetlerole yare go Makgema a mangwe ke tlare gc fihla motseng wa gona kale beya ka mafuri mohlakere kwa kwa lere ke na kona? Ge ele nanko ketla re eng? Lekgema lela la kgoſi la fihla motseng lare ka mola o hwileng motho la emiſa koloi ya gagwe gona lare go batho ba ka mouwe ntlang, le nkukishe difakitse badi kuka ba di esa ka mafuri ba di beya gona ba ya ka ntlong ba dula fase ngwananyana wa gothonya a ya difaking a sepela go t̄sona a tlwa dire ke nakō na? A ya go yengwe yare tuu a ekhurumela a hwet̄sa phetlerole a t̄shela t̄se dingwe ba hwa lekgema la ya go t̄sona la re kwakwa t̄sare tuu a re kgane ba sa robe t̄se ngwananyane yola wa go thanyana a t̄sea mphaka a o lokela ka dikobong a re go lekgema a re tantshe bare ba sa tant̄sha ngwananyana a hlapa lekgema ka mphaka la hwa.

22.

### Maſilo le Masilwana.

Maſilo le Masilwana ba rile ba ilo tsoma keleketla. Maſilo a hlakana le mokhekolo, keleketla mokhekolo a re go eena, keleketla mphe dijo ke bolailwe ke tlala keleketla Maſilo a gana keleketla, mokhekolo a re, keleketla o tla di bona pela, Keleketla, Masilwana a t̄swela a hlakana le mokhekolo, keleketla mokhekolo a re nthuſe ka dijo ke tla go fa mpja t̄se, t̄se tharo, keleketla, Masilwana a fa mokhekolo magobe, keleketla, Maſilo yena a wela li sehlareng a hwa, keleketla, mokhekolo a fa Masilwana mpja t̄sela keleketla Masilwana a tloga ka t̄sona keleketla, a phirimalwelwa motseng o mong keleketla, mosadi wa ka mouwe a

/re keleketla.....

- re keleketla monna wa ka ke noga ya hlogo tše hlano Masilwana a re,
23. keleketla, ke tla na bona keleketla maina a mpja tše ke bo Tops ke ye nyane ye go e la telela ke Steelpreker, keleketla, ke ye kgolwanyane, keleketla, ya go e latela ke Lohout, keleketla, ke ye kgolo, bjale mosimane a robala keleketla, a tše Lohout keleketla a e kgoka ka ketwane tše pedi keleketla a tše Steelprekere a e beya molomong keleketla, a tše Tops a tsena nayo ka ntlong, noga ya tswela ya bula lebati ya tsena Masilwana a tsoga keleketla, a re Tops-Steelpreker-Lohout, na mosebetse wa lona ke go diang lohout yare tsubutshubu, ya kgarola diketwane tselo keleketla tsa bolaya noga yela, keleketla, Masilwana a tloga a sepela a phirimalwela gabedi keleketla mosadi wa ka mouwe a re monna wa ka ke noga ya hlogtše lesome. Masilwana
24. à re ke tlano bona, a kgoka lohout ka ketwane tše hlano a beya Steel-preker monyako a tsena le Tops keleketla noga ya tswela ya tsena keleketla tops ya goba, keleketla Masilwana a tsoga a re, keleketla, tops steelpreker lohout na mosebetse wa lona keng he le bona selo sere tabotabo keleketla lohout ya kgaola ditshaene, tselo tše hlano ya bolaya noga yela keleketla Masika, a tsoga a tloga a boyela a phirimlwela motse wa boraro keleketla, mosadi wa gona a re monna wa ka ke noga, ya hlogo tše lesome le mentšho ye lesome keleketla Masilwana a re ke tla no bona ba robala a tše lohout a e kgoka ka diketwane tše lesome, keleketla a beya steelpreker monyakö a tše tops a tsena
25. nayo ka ntlong keleketla. Noga ya tswela ya tsena, keleketla tops ya goba, keleketla Masilwana a re tops steel-preker lohout na mosebetse wa lona ke go diang keleketla. Lohout yare tsubutshubu ya kgaola ketwane tselo tše lesome, keleketla ya bolaya noga yela keleketla. Masilwana a ba, a tše, mosadi youwe a latela lebale keleketla. Masilwana a ba tše ka moka ga bona le dikgomo tsa bona, keleketla yaba kgoši keleketla, se seuwe sa mo sela wa seripa.

Mmutla le mong wa tshemo.

- Erile ele monwane keleketla ele monna & limile tshemo keleketla a bjetše ditlomake keleketla mmutla o no thlwa o di ja keleketla bjale mong wa tshemo a o theya keleketla bjale ka tšatši le lengwe o
26. sa ja ditlomake wa tanywa keleketla ware o sa tantšwe wa bona phiri e etla go ŋna keleketla ya re go ona na o diebjang warra? Mmutla ware ke ya tantšha warra keleketla bjale phiri yare tantšha o ntšieie /keleketla.....

keleketla bjale mmutla ware ntšhe o tsene keleketla phiri ya ntšha mmutla bjale mmutla ware go phiri wena tsentšha ka hlôgô ka gore ke wena o mogolo keleketla bjale phiri ya kgamiwa mmutla ware tantšha botse warra keleketla bjale mmutla wa bona mongwa tshemo a etla wa thaba keleketla bjale mongwa tshemo a bona phiri e tantšwe tsea mpheng a e bolaya. Bjale mmutla wa tshaba keleketla ka tšatši le le latela ng mmutla ware ke so bona mophiri e hwileng keleketla bjale ware ke tla ka tsela ye ngwe wa tanywa keleketla wa bona mong a tshemo a etla, wa gopola mano a khunkhwane keleketla wa ikhwiša bjale mong wa tshemo a o bona a re mmaditsebjana yo a ntšwenyana so. A o tsea a o lokela serotong a fa ngwanenyana wa gagwe a re! A o apeš o tshâle letswai keleketla bjale ngwana a o tsea, a ya gae. Keleketla bjale mmutla

27. ware go ngwanenyana keleketla o nkise kae, <sup>ngwanangwanaka</sup> ngwanenyana a re papa o rile keo a peš keo tshâle letswai keleketla bjale mmutla ware o ka apeyo, makgolwago na? Keleketla nna ba rile o nthobatše ka ntlong ya ngwako keleketla wena o apeš bogobe o bo tshâle letswai. Ngwanenyana a dira bjalo, keleketla bjale mmutla wa tsea lepai wa khupetsa kgapa e tletše meetse keleketla wa tswa ka lefasetere wa kotama seolong keleketla bjale monna ge a boy a phophisa mare a re ke tlo ephina ka nama. Keleketla bjale monna yola ge a fihla am go ngwana gagwe, nama e kae ngwanaka keleketla ngwana a re ntô yela ere ga senna mmutla ke nna Makgolwago keleketla bjale monna a re o kao ona, ngwananyana a re o robetše kantlong ya ngwako keleketla bjale monna yola a tsea thôka a tsena ka ntlong keleketla a phyatla kgapa yela mmutla obe o e apešitše kobo metse a tlala ntlo mmutla ware aha Tshonaa le bolaile makgolwago na wa napa wa tshaba.

28.

Mosadi le monna.

Ile ele nonwane, keleketla, mosadi a na le ngwana, keleketla, bjale bo papagwe ngwana ba pana dipere bare, baya kgonyeng keleketla. Ngwana a re le nna kea kgonyeng keleketla, bare o ka seye o yo moryenyane keleketla, ngwana a re ke tla ya, keleketla ba nama bare a reyê keleketla, a re nna lento ke leng ka tsebeng ya pere keleketla, ba tloga, kwapela, keleketla, bo papagwe, bare ke saya ka ntle, keleketla bare go yena o ſále o di emisitše keleketla, ngwana a re ga kedi emisi ke tla ſála ke di tš hayela keleketla, gobane monna yo mongwe o tswela kwa pele a gagwe keleketla, a re karikana ya ka mantopi keleketla, a

/fihla go yona.....

fihla go yona a re ke ya di emiša keleketla, ngwana a re o seke wa emiša pere tša bo papa, keleketla, monna yola a makala a ntše a di emiša a sa bone motho keleketla, Ngwana yola a re di lese di fete, keleketla, monna yola a di lesa, Keleketla, a nama ngwana a re, heiik

29. soksoksok, keleketla, e bang monna yola e yo hlakana le bo papa ngwana yola keleketla, ba hlakana, keleketla, monna yola a nama a botšiša bo papa ngwana yola keleketla, a re karikana yela e tšhayela ke mang? keleketla. Monna yola a re e tšhayela ke ngwanake keleketla, a re no o fa kae, papa gwe a re o gana mola karikaneng. Monna yola a re a re yē ke ye go mmona keleketla, bare go fihla a re šo, keleketla, a nama a re nke o montšhe ka fa ke mmone, keleketla, papagwe a montšha, keleketla, monna yola a re ere ke mo reke kale humo laka keleketla, a nama a mo reka, keleketla, a motšea, ngwana a re papa le a nthekiša, papagwe a re ke ya go rekiša ngwanaka keleketla, a re go lokile nthekišeng keleketla monna yola a mo tšea, keleketla. Ngwana a re o nto kele ka mongwatseng keleketla, Monna yola a tloga, keleketla, a re mosebakeng ngwana yola a bona molete wa tšoswane, keleketla a tšwa

30. ka mongwatseng a tsena ka moleteng wa tšoswane keleketla, Monna yola a no sepela a re kgane ngwana o sale gona, keleketla, ngwana yola a bona monna yo mongwe a sepela, ka pata, keleketla, Ngwana a mmitša a re hei e tla mo, keleketla, monna yola a eme a makala, a lebeletše keleketla, ngwana a re lebelela mono fase o tla mpona, keleketla, monna yola a re ga ke o bone, keleketla, ngwana yola a re lebelela, fase o tla bona se atla keleketla. Monna yola a nama a mmona, keleketla are ntšhe ka fa o ntokete ka morabeng wai jase keleketla, ngwana yola a re nkise ga gešo keleketla, ngwana yola a re mpeye mótseleng yago ya ga gešo, ke tla ikiša gae keleketla, monna yola a re ge a re ke lebelo ka mongwatseng a hwetša ngwana a sego keleketla a gomela morago go yo monyaka a seke a mo hwetša, keleketla, ngwana yola a ya

31. gae, keleketla, a re go fihla gae papagwe a mmona keleketla, a re go mosadi wa gagwe ngwana šo, keleketla, mosadi a re o yakela o ka sere o rekišitše ngwana ya tla ware ngwana šo, keleketla, monna a re lebelo a tla mmona šo, keleketla. Mosadi a lebelo a mmona kelekeila ngwana a fihla a lotšha, keleketla, ba molotšiša, keleketla, a hwetsa ba sa ja le yena a ja keleketla, bare go fetša go ja ba yo robala, keleketla bare ntla re robale mpeteng a re nna ke robala fase, keleket

/a robala.....

- a robala fase, keleketla, ge bo esa bo papagwe bare ge ba yo go fa dipere moruko a re le ntsentšhe ka gare a moruko, keleketla pere ye ngwe ya mometsa, keleketla, a nama a re go pere a re se sengwe le se sengwe ke go botšang sona o s dire bjale a re go pere ge o tloga mo o ye ka benkeleng o je le lekere le tšamo, keleketla, pere'ya, ya ya ja
32. keleketla a re ge o tloga mo o yo nwa meetse keleketla, yare go nwa a re e yo robala moriting keleketla a re sepela o yo ja sela ka benkeleng le nna ke tla se ja keleketla, a re sepela o yo nwa meetse ke tla nwa keleketla, a re boyela moriting keleketla, a re go pere e yo nnyela ka lešakeng keleketla a re go pere nkuke o yo nhlatšwa keleketla, ya napa ya mo hlapisa keleketla, a re nkuke o yo mpeya pateng ya go ya ga geso, keleketla ye mmea, a napa a gabula a ya gae, keleketla a fihla ka gae, keleketla, a ja a re go fetša a yo ntlong, keleketla ba robala a re ke robala fase ga ke robale mpeteng keleketla bja re go sa a balayela a re le dumeleng nna le ka sesa mpona keleketla, a nama a fofela godime ge a boy a betha fase ka marago a napa a subeletse se seuwe sa mosela wa seripa.

33. Mmutla le mong wa tšemo.

Monna yo mongwe o rile a limile tšemo a e bjetše ditlomake a no hwetša disego a re tša tšatši ele ngwekeila o thea keleketla. Mmutla o no tla o topa ka dipedi ka dithatšwana, keleketla, a o thea, keleketla, a betla patla ye botse ya go swana le mmutla keleketla. Yerego ke mmutla keleketla a e dira botse kudu a tšea bolepu a e tlotša seswantšho, sela keleketla. Ka moka a sôna mmutla wa tšela gape o re ke tliro ja ditlomake ware ge o sa topa wa bona seswantšho sela wa ya goufsi a sona ge o fihla ware dumela warrrr thata yela yare tuu mmutla wa kwata ware ke tla go betha ke lee letsogo la gana go tloga ware ntese ke tla go raga ka leoto lee le lona la gana go tloga ware ntese leoto la gana go tloga.

34. Mmutla ware ke tla go betha ka lee le lona la tanywa ware ntese la gana go tloga wa befelwa ware ke tla go raga ka le le lona la gana go tloga mmutla ware ntese keleketla wa re ke tla go thula ka hlogo keleketla le yona ya tanywa mmutla wa palelwa ke go tanyolla keleketla Wa jo salwa o swere ke bolepu, keleketla o sa kgone lego itšikinya mong wa tšemo a tšela keleketla ge a fihla a tšea mmutla wola o ya nað gae se seuwe sa mosela wa seripa.

/Mmisisi.....

Mmisisi a hwetše ke monna.

- Erile ele nonwane monna yo mongwe wa moruti a re a sepela a phirimalwelwa a bôna mollô o tuka kao pele a gwagwe a ya gona ge a fihla a hwetše mmisisi a na le bana ba gagwe a re go bona ke phirimalwetše  
 35. ba mo fa dijo a jo mme ba mmotše gore ba robala toropong ba se mmotse gore ba tshabang. Moruti wa batho a re go lokile ke tla no bona ba tsea mmotoro ba tloga keleketla. Moruti yola a robala ge a robetše wa hlaga selo keleketla. A kwa se bula mafasetera le mabati go fihlela se bula le le robetšeng ke yena, keleketla. Same go yena o mang a re ke nna moruti kere le ge ke fihla mo ka hwetše mosadi mo feela a re ke o robala toropong bjale a re go nna ſala mouwe o robale gona, o seke wa tshoga, keleketla, ke thabile kudu ge ke humane motho ka gore ka mehla le ka mehla ge ke etla mo a ke humane motho mmomohla ebile ke o humane o mmotše gore ke epetše tshetete kg gare ga emɔrɛ ka fase ga setofo o mmotse gore a fe bana ba ka bauwe ba bahlano.  
 36. Mongwe le mongwe dikete tše pedi wena a o fe tše hlano o mmotše nka se sa boy a keleketla mmisisi gosasa a boy a moruti yola wa batho a mmitsa g re letše o tlile monna yo mongwe fa o rile ke go botše ke epetše tshete ka emereng ka fase ga setofo o ntshetše bana ba gago ba bahlano mongwe le mongwe kete tše pedi nna o rile o uphe tše hlano mmisisi a dira bjalo a ba fa ka go lekana ye e ſalang bare kea gago, keleketla. Mmisisi a yo robala toropong gabedi a kgon a re tšatši le lengwe a robala gae a bona e sa hlage selo a napa a robale gae. Se seuwe sa mosela wa seripa.

Nwanenyana le Legotlo.

Irile ele nonwane keleketla. Yare ele motho a gana go tšewa keleketla, a re ke tšewa ke legotlo keleketla a noma a re ke ya lwala keleketla a seye mašemong a ſala gae keleketla a ſala gae. Bjale ge batho ba ile mašemong keleketla a ſala a tsoga a ſila a peya keleketla a re go fetše go apeya a sola keleketla. A rema tšikwana keleketla. A rwala magobe a iſa a tlaleng keleketla, a nama a yala le gogo keleketla, a re go fetše a bitše legotlo a re etla o je.

- Bjale lehotlo la tswa mole teng le kitima lare e kwa mae o re pepenopeno o re pepenapena tla o je, o re matlape a tšwele, o re matse  
 38. ma a bodutše. Bjale n legotlo la dula le gogong la ja, keleketla. A nama a re go fetše go ja a re ke ya tloga keleketla, a dumedisa mosadi

/wa gagwe.....

wa gagwe yola wa molwetsi keleketla. Bjale ka ntheng ge a dumedišana le legotlo le motho yo mongwe o ya mmona.

Bjale he a fihla ka gae keleketla a thoma go e tlotša ka mesidi a rwabala a re ke ya lwala keleketla. Empa batswadi ge ba fihla ba e tšwa masemong ba hwetša a rwabetše, bare na go bjang, a re ke ya lwala.

Bjale monna yo mongwe a fihla ka gae, ebe ele motho yola a mmomang le legotlo mosegare, keleketla monna yoo ruri a bolela tšeoa di boneng ka moka masegare. Batswading ba ngwana aowa ditaba tša kwala  
39. moo keleketla bare go yena ka ntheng ga o lwale na? Nka ne re e kwa gore wena mosegare o ſala o tſeya magobe o e fa legotlo le e ja o re go fetša o boele dikobong go robala o e tloditše ka meſidi.

Aowa papago a mo lalela motlo mong, ka mnene babona legotlo le tšwela le bina le re e kwa mae e re pepenapena o re e tla o je mowa la fihla le gogong la ja. Empa le rile le sa ja ruri papago ngwana a re ka selepe keleketla a re mola o thee. Bjale a lla a re joo papa a mpolaē monna. A tſeya di bjana a di thubakanya, le fasi.

40. Bjale ngwana a ya ka gae le papagwe ge a fihla a ile a bethwa gampe, feela go tloga tſatſing leo o ile a ya maſemong. A re sisiwe sa mosela wa nkotana.

#### Ke Motlatane le Sankape monabō.

Irile ele nonwane keleketla yare ele motho le ngwanabō bjale tſatſi le lengwe keleketla ba etšwa gae ba eya bogadi bja mogolo wa gwe keleketla. Bjale sesi ya gwe a re bale mo tseleng a re go ngwana  
41. bō gape kwa ga geſo o seke wa fihla wa sega batho ba gona ke dithlogwana, le mala, le menwana le megodu feela, keleketla.

Bjale ge ba fihla a nama athoma go bona hlogwana e tšwela esepela keleketla bjale a thoma go sega, o ile a sa hwile ka disego hlogwana ya mmetha ya re o ntſhegelang, keleketla bjale sesi yagwe a re ngwana yo ke mmuditše ka re ga geſo ga go sege motho go sega morwa mokgonama hlogo molese, keleketla, ya mo leſa o ile a dira bjalo lego megodu leg  
42. mala le go menwana. Bjale ge a fihla ka gae ge go tlilo jéwa ruri o ile a tsoga ge a bona go ija tsona feel keleketla. Aowa o ile a tlowa a ba a se sa tlowa ka go bona dilo tša mafuta o ile a tlwaela. A dula le sési yagwe. Sisiwe ga mosela wa seripa.

#### Thaka ya sogana.

Ile ele nonwane keleketla ya ele masogana ka tſatſi le lengwe /ba yo tsoma.....

ba yo tsoma keleketla. Bjale ge ba fihla thabeng ba ntse ba sepela keleketla, dimpja di kitima ya mosimane yo mongwe ya wela le openg ka 43. gare ga lefarō keleketla. Bjale mong wa yona a bona gore a ka se thuselō a e latela a wela ka gona le yena, keleketla. Bjale bale ba bangwe ba ya gae ba mo tlogēla, keleketla ba fihla gae, bare go fihla ba butsišwa gore na lesibe o kae, keleketla bare riile ge re dutse re dutse re sepela ra phatlalala le thaba.

Bjale ra sisa mmona. Aowa monna yo mongwe a tloga a yo rema thabeng a re a sa rema a kwa motho a opela a re wena o remang o reng thee thee, o botse papa gae a ntlēlē kgomo e swana, le naila.

44. Aowa monna a yo bolela gore ke kwele ngwana wago a opela ka leopeng a re ke go botše, keleketla, o motlele le kgomo e swana ya lena ila aowa papagwe a tseyā sedibelo sa makhura a ya le monna yola go rema keleketla ba re ba sa rema ba kwa a ȸpēla, ke moka papagwe a ya a thubēla sedibelo lefsikeng, aowa la phumega keleketla ngwana a tswa. A ya gae le papagwe ba fihla ba dira mokete o mogolo kudu ba thabela ngwana kudu. Sisiwe sa mosela wa seripa.

45. Monna le mokgomana.

Irike ele nonwanane ya ele ngwananyana keleketla lebitšo la gagwe bare ke sewela, o be a tseyerwe, monna ebe ele lepolontane keleketla. Bjale a napa a tloha a ya bohadi, he a fihlile monna. wa hae a re iša ngwana koko wagwe a mmōnē, keleketla ka ntheng batho ba bolya ngwana bjale mmage a re ngwana ga tlo nyanya keleketla ka ntheng (sile) jele ngwana, le mmagwe ba mo ja gwa ſala pelesetsi, keleketla.

Bjale phelesetsi tšatši le leng ba ya kgonyeng le banenyanan feela mogadi bagwe a re go yena ruri ke go tsibiša gore ngwana, (gago)

46. mmamogolo ago o jelwe, le mmagwe, kaleketla. Bjale dikgong tše re yo apeya wena, bjale kere tloga o ye gae. A tshaba, a be a sa tle game ga tsela a kitima a opela a re joo Sewela joo Sewela ngwana wa mmamogolo a tsewa ke dipilimo dipilimoko, keleketla a kitima a tshaba a lebile gae, a dutše a opela a re:- Joo Sewela joo, Sewela ngwana wa mmamogolo a tsewa ke dipilimoko dipilimoko dipilimoko. Feel a letsimi kgopo le be le dutše le mošetše morago le ȸpēla le re:- Nka go hlabo ka lerumō tshidi ke tshidike. Nka go rema ka selepe tshidike, tshidike, a fihla gae a botše mmagwe ditaba ka moka, keleketla, yaba mokgonyana wa fihla ge a fihla ba mo thabela ba mo iša ka ntlōng.

/Keleketla.....

Keleketla ba mofa dijo a ja, feela o rile a sa ja a kwa go duma are na go duma lefe mmatswale bare go duma ka mo thoko ya bopedi ka moo, bjale ge a ntse a butšisa, a bona mollö o mogolo o šetše o aparetše ntlo keleketla, bjale a swela ka ntlong. Yaba bohwelo bja gagwe. Sisiwe sa mosela wasiripa.

48.

Sankape.

Irile ele nonwane, keleketla yare ele mosimanyana wa bohlale keleketla ka tšatši le lengwë a ile go diša a na le thokana ya gagwë bare ke ya mpetledikana, keleketla, ge a boyo mo gae a foša thokana yela ya gagwe ya mpetledika, keleketla. A re go yôna mpotše tša gae tšohle tšohle. Aowa thokana ya gagwe ya re ge o fihla gae o seke wa dula madulong a gago a ka mehla o dule go gongwe, keleketla. Ka mošo ge a fihla madisong bašimane bare go yena sepela o yo buša dikgomo. Bjale Sankape a yo buša feela a kgoka pudi a ya bo sehlareng keleketla. Basi.

49. mane bare go yena gape sepela o yo buša re tloge. A re go bona ge le mpona ke tšwela kwa mmatong le tsebe gore ke tla le dikgomo keleketla. Bare ge ba fihla go yêna bare di kas a re a nna ke be ke ilo goga lešakhu la pudi ya hešo.

Bjale Sankape go tloga tšatšing leo a tšhaba a yo lëla bana ba phukubje ba tselelang tšatši le leng a ja mongwe gwa ſala ba bane, keleketla. A ba ja ka moka, ba fetša. A hlakana lë mmutla are e bare bana ba llë ke mang o re ke bafiti ba tsela a hlakana le di-phööföö tšohle a ntše a di botša bjale a dire bana ba llë ke bafiti 50. ba tsela. Go tloga tšatši leo a hlakanale phiri a re phiri a re ye go etiša le banyana, keleketla ba tloga ba ya banyaneng. Ge ba fihla banyana bare jo Sankape.

Gwa thoma Sankape a re sa ka ponapona, a na ma a hwa gwathoma menyana yo mongwë a re a lena bonang Sankape o bje bolaya ke gore sa ka po, a hwa le yêna ngwananyana yola ruri baba ba félélélala ba ntse ba boléla nto e tee ya gore Sakapo. Gwa ſala ngwana a le tee, a kitima a yo botša batho gae, a humana bakgekolo le bakgalabje ba ilo bjålwend a re batho ka moka ba fedile ba feditše ke lentšwe la gore 51. Sakapo le yêna a hwa batho le bona ba félala ba go ekisana bare sakapo, ba hwa. Bjale keleketla Sankape a tšoga a eta a tsosa batho ka moka a ba betha ka thupa. O be a dirile mohlolo. Sesiwe sa mosela waserj

/Leeba.....

Iriile ele nonwane yare ele leeба le na le bana ba bararo keleketla ya go phukubje ya ya go leeба yare mphe ngwana a le tee leeба la  
 52. efa la ba la ba fetša. Gwa sala o le tee, leeба la ſala le lla. Legokobu la fihla keleketla la re go leeба na bana ba kae leeба lare ke file phukubje, keleketla. Moholodi ware o se tlayela o hlwa o ntſhe o hlale fetša ke phukuwe, legona mela sehlare e sa kgone keleketla ge a ka tla gabedi o sese wa mofa leeба la dumela ele gore le ſetše le bana ba babedi keleketla. Phukuwe ya boy a yare leeба mphe ngwana yo mongwe leeба la gana keleketla. Phukuwe ya fofela godimo ga sehlare ya nyaka go kaba leeба, keleketla. Leeба la foſa ngwana yo mongwe. Mogolodi ware ge o boy a wa hwetša leeба lena le ngwana o mo tee. Mogolodi ware ngwana yo mongwē o kae leeба lare otſeyere  
 53. ke phukuwe, keleketla. Mogolodi ware, ke tla ja wena ge o no lesa phukuwe e go jela bana, keleketla phukuwe ya tſwela yere leeба mphe ngwana yo mongwe ke je leeба la gana. Mogolodi ware eya kwa le weng la thaba, o tla hwetša di tau kō gare keleketla, o fihle o fose mafsi-ka ka gare o tla di bolaya, keleketla. Phukuwe ya tloga ere keo yo bolaya ditau, keleketla. Ge e fihla ya kgara metša mafsi ka ya phsa-tla ditau ya ja dinama. Leeба la ſala leeketlile le ngwana wa lona keleketla le moholodi, keleketla. Phukubje yaba moketeng wa dinama sesiuwe sa mosela wa seripa.

54.

Kgoši le basadi ba yona ba bantšhi.

Ile ele nonwane keleketla, yare e kgoši keleketla, kgoši ye e ya e tſoma dikgaka keleketla, ka tſatši le lengwe kgoši ya fa mosadi wa yona wa pele keleketla, a mofa dikgaka a di apea keleketla, mosadi wa mafelelwa keleketla a re mola kgoši e tlogile keleketla a ja dikgaka tſela keleketla tſela di apeilweng keleketla, a di fetša, keleketla, a tſeya marapō keleketla a tſhela ka potwaneng keleketla, kgoši ge e boy a, keleketla, go tsoma; keleketla, a re go mosadi tliša dinama tsel a be o di speile, keleketla ke je a re ge a tſea potwana, keleke tla a hwetša e swere marapō keleketla, kgoši yare dinama dille ke mang keleketla, basadi ba re ga re tsebe, keleketla, kgoši ya gohla  
 55.. lenti keleketla, ya le kgoka gare ga sebodiba, keleketla gore mosadi yo mongwe le yo mongwe a tlego namela, keleketla basadi ba thoma go namela, keleketla wa thoma wapele a namela keleketla a fofela ka kowa,

/keleketla.....

keleketla. A opela a re tshonaa yo a llelo dinama ts'a kgoši o tlo di bona keleketla ba fofa karo la tellana, keleketla ware ge, o etla wa mafelelo a re a sa thoma go namela ya kgaoga keleketla a wela ka bodibeng keleketla a hwa kgoši yela ya thoma go hlala basadi bale keleketla, ya tsea mosadi wa pele keleketla, mosadi yo ebe ele sekwala keleketla se siuwe sa mosela wa seripa.

56.

Mosadi a tseyerwe ke kgoši.

Ile ele nonwane keleketla kgoši ene le mosadi keleketla e lema lebele keleketla, ba ba le ngwana keleketla ngwana yeuwe leina la gagwe ebe ele Ntlatlatšana keleketla, ka tšatši le lengwe mmagwe Ntlatlatšana keleketla bare ba ile nokeng ba hwetsa mahlakanoke a mabotse. Ka nokeng Ntlatlatsana a re keleketla, mmankgele mahlaka noke a le keleketla mmagwe a gana a re keng koting ke tla wela keleketla. Ngwana a re kopapa letebeli ngaka e phuma kgapa ye gele sankgele hlakanoke lela keleketla, mmagwe a no gana ngwana a fela a re keleketla. Nka iphuma kgapa ye ka papa letebeli. Mmagwe a ya a tsena ka gare a

57. meetse a yo kgalehlakanoke keleketla ge mmagwe a fihla ka gare ga meetse a hwetsa bo malome a Ntlatlatsana keleketla, bare go yena mantseboya le tle le Ntlatlatšana re tle re le nyose le tshabe keleketla mmagwe Ntlatlatšana a kga lehlakanoke lela keleketla ba ya gae geba fihla ba lokiša dilo ts'a bona keleketla, kgoši ebe e robala ele tee keleketla Ntlatlatšana le bo mmagwe le bekgekolo ba bahlano babe ba robala ka ntlong e tee keleketla bommagwe Ntlatlatsana ba lala ba lokisitše dilo ts'a bona keleketla bare gare gabu shego ba tsoga ba
58. phutha dilo ts'a bona ba tsoga bare geba sa tso tloga keleketla mokoko wa thoma go lla, keleketla ware kokonuu kokonuu kere ba ile matebele ba Ntlatlatsana maropeng mma nkgele hlaka la noka hlaka la noka le letelele bo Ntlatlatšana maropeng keleketla yaba kgoši e robetše keleketla mokoko wa thoma gape ware kere kokonuu kokonuu kere ba ile matebele bo Ntlatlatšana maropeng. Mma nkgele hlaka la noka hlaka la noka le letelele bo Ntlatlatšana maropeng keleketla kgoši ya getwela borokong keleketla. Bo Ntlatlatšana ba nyogala noka ka kowa mokoko wa thoma gape ware kere baile matebele bo Ntlatlatšana maropeng

59

Mma nkgele hlaka la noka hlaka la noka le letelele bo Ntlatlatšana maropeng keleketla wa boyele ts'a ware kere kokonuu kokonuu kere ba ile matebele bo Ntlatlatšana maropeng mmankgele hlaka la noka

/hlaka la.....

hlaka la noka le letelele bo Ntlatlatšana maropeng kgoši ya tsoga keleketla ya ya dikhekoloong keleketla yare bo Ntlatlatšana ba kae keleketla. A ikhekolo tšare ſiba keleketla a re nka ke sa ba bone mohla ke boy a le tsebe le tla hwa ka thoka ye keleketla kgoši ya fihla nokeng ya hwetša bo Ntlatlatšana keleketla yare kgane nka nyoge bane noka ke e telele lenkoti keleketla Ntlatlatšana a re ke re nyoga papa le tebele, keleketla kgoši ya boyela morago ya bolaya dikhekolo ka thoka ka moka sa mosela wa seripa.

60.

Bananyana ba illego diša.

Ile ele nonwane keleketla yare ele bananyana keleketla, ba diſitše keleketla, wa tswele lekgema le lengwe keleketla la tla go bona keleketla e le gore le tlotše ka makhura a di a tlatse keleketla, a hwetša bagoditše mollō keleketla a re go bona nna gage sho re iphsina ka dinama keleketla gale bone le ge kere ke omoša diatla tše kerotha makhura, keleketla bananyana bauwe babe bale bahlano e mongwe ele o monyenyane keleketla ba tloga le lekgema leuwe ge ba fihla gagabo lekgema la tše ngwananyana yo mongwe lare o sontšhi wa leino keleketla he ba fihla ka kowa ba mmolaya keleketla ge bananyana ba mmotsisa

61. bare o sa ilo bona ke ko kwaе keleketla ke ngwananyana wa pele keleketla, Ka moswana a tšeа yo mongwe a re o so bonwa ke ko kwaе keleketla, le yena ba mmolaya ba moja keleketla ke wa bobedi; keleketla a tšeа yo mongwe gape a re o sa bona ke ko kwaе, keleketla ba mo bola keleketla. Ke wa boraro keleketla a tšeа yc mongwe a re o so bona ke ko kwaе keleketla ke wa bone ngwanenyana yola o monyenyane a re na ba kae lekgema lare ba sa ilo bonwa ke ko kwa bona keleketla lekgema la yo tsoma ngwananyana a sala a lebelela ka ntlong a bona dihlogō di ka diyela keleketla a re ke gore le nna ke tlilo bolawa keleketla a tšeа nakana ya gagwe a loka gae a re te mmamailate kea le naga te

62. mmamaila te kea le naga keleketla lekgema la mokwa la tloga keleketla yena a fela a re te mmamaila te kea le naga te mmamaila te kea le naga nakana mamaila te, keleketla le kgema la fihla la re ke ya moswara a le thelela keleketla lare fase pilikitaa keleketla a tšhaba a re te mamaila te kea le naga le mamaila le kea le naga nakana mamaila kea le naga keleketla lekgema la fihla a le thelela keleketla, lare fase puu a tšhaba la tsoga keleketla a re te mmamaila te kea le naga lekgema la fihla lare ka a mo swara lare fase puu ngwana a fihla ga gabō

/keleketla.....

keleketla, ba t̄sea lekgema ba le fisha ka mollō siseuve sa mosela wa seripa.

63.

Monna le mosadi.

Ile ele nonwane keleketla, t̄shene di eja mabele keleketla, t̄satši le lengwe a di lalela, keleketla, t̄sa tsuputša manōnō t̄sa mmetha kačna keleketla a rema se sengwe ka selēpē keleketla, a re o di rema ka moka keleketla, t̄sare wa yaa wa yaa ntete yo aowa owa kgane keo keleketla a di lesa keleketla t̄satši le lengwe a di letelala thabeng keleketla, a re o di rema ka selepe keleketla, t̄sare wa yaa wa yaa nteteyo aowa owa kgane ke yo keleketla, a re o mongwe le o mongwe ge a etšwa ka mo a re tsebe ya ka ke ye e ngwe le yona ke ye keleketla, sela se mmethi-leng sare se sare e ngwe she ye ngwe e ngwe ya wa., keleketla a e rema

64. ka selepe, keleketla a re o rema t̄se dingwe t̄sare aowa o titile keo, keleketla, sesiuwe sa mosela wa seripa.

Monna le mosadi.

T̄satši le lengwe mosadi a ya mashemong keleketla, le ngwana keleketla serapela sa t̄shela keleketla sare ere ke go lelele ngwana yo keleketla a re mole o bile o lla kudu keleketla, serapela sa gotša mollō sa mmeša, keleketla sa yo fa mosadi sebete, keleketla a nama a re serapela tliša ngwana a nyanye keleketla a re aowa e sa aowa o sa

65. nyanya keleketla mosadi a nore tliša ngwana serapela sa re o sanyanya keleketla. Mosadi a re bona nt̄shiyela e nwele madi a serapela serapela se lle ngwana wa ka keleketla, nt̄shu ya t̄sea nt̄shi yele mosadi a re bona nt̄shi e tseyere nt̄shi, nt̄shi yele e nwele madi a serapela keleketla a re nt̄shi e t̄shabile ka nt̄shi keleketla ya ko tama godimo ga sehlare sa ka nokeng a re ke rema sehlare selepe ss wela ka nokeng keleketla, mosadi a re bonang nt̄shi e nwele madi a serapela serapela se lle ngwana wa ka nt̄shu e tseyere nt̄shi, ya tshabela nayo sehlareng kare ke rema sehlare selepe sa wela ka nokeng keleketla mosadi a t̄shab se siuwe sa mosela wa seripa.

66.

Mmutla le ngwana wa phukubje.

Mmutla le phukubjana babe ba ratana kudu. Ba kgotselane keleketla. Ba dula ba raloka go tee keleketla. T̄satši le lengwe ba kwatelana, keleketla. Mongwe a re o se sa mpol ediša, mongwe le yena bjalo, keleketla. Phukubjana ya bēpa ya go swana nayo keleketla ka mmotša ya mmeaya theko ga tsela ya ya gae mmutla wa t̄swela ware:

/dumela.....

dumela gware tuu! A re ke tla go bolaya., keleketla. A ya kgaufsi a mmetha ka feisi ya momela, keleketla. Ka e ngwe, ya momela? keleketla. Ka leoto la momela, ke le lengwe la momela ka hlogo ya momela keleketla. Phukubje ya tswela ya tsea mmutla ya ya romoa pea se seuwe sa mosela wa seripa.

Mosadi le monna.

Mosadi le monna babe ba ruile kolobē bare go kolobē, keleketla nyoga leporōgō keleketla, kolobē ya gana bare patla betha kolobe keleketla, patla ya gana keleketla bare mollō fisā kolobē mollō wa gana 67. keleketla bare meetse tima mollō meetse a gana keleketla bare kgomo enwa meetse kgomo ya gana keleketla bare thapō kga makgomo molala keleketla, thapō ya gana keleketla bare legotlō rīpa thapō legotlō la gana keleketla, bare katse bolaya legotlo keleketla katse yare gele ka mpha mafsi ke tla bolaya legotlo keleketla katse ya betha legotlo keleketla legotlo la betha radithapo keleketla radithapo a betha kgomo, keleketla kgomo ya nwa meetse keleketla meetse a tima mollō keleketla mollō wa fisā patla, patla ya betha kolobe keleketla, kolobe ya fofa leporogo, se seuwe sa mosela wa seripa.

Phuti le mmutla.

Eri le de phuti le mmutla dibe diphela go tee, di sena ntlo di phela mo dihlareng bjale phuti yare go mmutla a re age ntlo. Mmutla 68. ware sowa, re tla no dula gana mo dihlareng, phuti yare bjale ge re bolewa ke phefo, le pula, re tla diwa hijang? Mmutla ware re tla dula gana mo masaseng. Phuti yare mna ke ya aga, keleketla.

Bjale phuti ya dira modiro wa yona a thoma go aga ntlo. Ge a feditše a thoma go lema, matshemong a bjala lehlodi bošego pula yana mmutla ware mpulele phuti yare ke botse ke tše o di nyakago bjale mmutla wa tloga wa yago ja lehlodi tshemong, Gosasa phuti ga e ya tshemong a hwetša go sene selō, a re mmutla mphe lehlodi laaka. Mmutla wa mo fa mogoma keleketla.

Phuti ya hwetša batho ba hlagola ka dithabana a re, naa? dikgona go hlagola bare sidi, rere, re ya hlagola di ya robega a ba fa mogoma 69. ba hlagola ba ile ba sa holofetše mogoma wa robega a re nke le mphe mogoma ke ya feta bare, o robegile a re mpheng mogoma wa ka ke iphetše ke mmutla, mmutla a lle lehlodi la ka tshemong mpheng mogoma wa ka keleketla.

/Ba mo fa.....

Ba mo fa phomo, a tloga a hwetša basadi ba bopa dipitša, a re na le diya ka eng bare se morena rere, re ya di ya ga didiyeu a ba fa phomo, ba tšeа phomo ba dira dipitša ba fetša phomo yela a re, nke le mphe phomo yake ke tloge, bare e fedile, keleketla.

A re mpheng phomo ya ka, phomo ya ka ke e phetše ke basadi ba sadi ba robile mogoma wa ka, mogoma wa ka ke iphetše ke mmutla, mmutla o lle lehlodi la ka ko tshemong mpheng ba mo fa pitša, keleketla.

70. A tloga a hwetša basimanyana ba besitše nama. A re na lebesi-tše eng bare re besitše nama setši gadi besetše a ba fa pitša ba apea. A nama a dutše gona.

#### Ngwanenyana wa go tswafa.

Ile ele nonwane keleketla leina la gagwe ebe ele sewela keleketla a tswafa go bere keleketla, atseye re ke legotlo, keleketla, ge bo mmae ba eya mašemong le bo papagwe o re kea lwala, keleketla, tšatši le lengwe ba tloga ba ya mašemong, keleketla, a tšeа makgahla keleketla a tloga keleketla, le bogobe, keleketla, a ya tlaleng, keleketla, a fihla a re, keleketla a opela, e tla mmae a re pepenapena, a re pepena tla u je o re mahlepe a tšwele keleketla a re matšema a budutše, keleketla, legotlo lare go fetša go ja le tšeа nae dikgang keleketla.

71. Ngwanenyana yola a tloga a ya ka gae a i tlotša ka misidi, keleketla, a tšeа lepai a rôbala a re ke ya lwala, keleketla, bo mmagwe ge ba boyo, keleketla, ba mmotšisa bare nago bjang a re ke ona ke lwalang pele, keleketla, gosasa ge bo mmagwe ba boyela mašemong, keleketla, a boyela a pea sola a tšeа makgahla keleketla, a tloga a ya tlaleng, a fihla a thoma a opela a re, keleketla e a tlwa mmagwe a re pepenapena o re pepena tla go je, keleketla, o re mahlape a tšwele keleketla o re matšema a budutše, keleketla legotlo la tla go ngwanenyana, keleketla, ngwanenyana a lefa dijo keleketla, laja a nama, bare go fetša go ja batše a magang, keleketla, monna yo mongwe o be a rema ka theko keleketla, o tlwa ngwanenyana yo ge a bolela, keleketla, ngwanenyana yola a tloga a ya ka gae keleketla, a fihla a e tlotša ka misidi a tšeа lepai a robala keleketla bo mmagwe ge ba boyo tshemong a re ke gona ke sa lwala, keleketla, monna yola a tswela, keleketla, a re, go monna, a re ngwanenyana yo a lwale, keleketla gosasa a tsoga a eya mashe-mong. Seseuwe keleketla, sa mosela wa seripi.

/Bananyana.....

Irile ele nonwane keleketla yare ele banenyana ba e ya kgonyeng, mokgadi a thitswa ke le fšika tseleng keleketla, bjale mokgadi a rogaka lefšika lela ena le monaba.

Ge ba tliro bowa ba e tla gae ba fumana lefsika ele le legolo ele thaba. Bjale bananyana ka moka ba feta, gwa ſala mokgadi le monabo.

73. Bjale banenyana ge ba feta ba opela bare itse itse setoga itse itse ga wa roga ke nna itse itse, ke leketla, ebile ya ba bosegoo. Bjale banama ba bona mollö o tuka mmutong ba ya go ona keleketla. Ge ba fihla ba tsena motseng wa pele bare fetelang pele, ba ya ka motseng yo mongwe, keleketla, ba humana, ele matšimo kgope feela bona bane ba sa tsebe keleketla. Ge ba sa rwabetši e sale gesasa letšimo la tsoga la yo bitsa a mangwe, keleketla, bananyana bo mokgadi ba ſala ba ſila, bjale bare ba sa ſila gwa tšwela leeba, lare go mokgadi nke o bjore gata, mokgadi a gana la re mokgatšana nke o re gata, a dira a re gatas keleketla. Bjale la no ba kgopela mabele bjale. Aowa ba ba ba efa ka moka ga bona, keleketla. Bjale leeba, la re go bona tše yang meriri ya lena le beye e mengwe ka kgorong e mengwe ka ntla ka lettalleng. Ba dira bjale keleketla, ba file go dira bjale ba tloga. Ge ba sepetše sebakanyana bahlakana le letšimo la re go bona na nka e re motho yo ke mogatša tšimo yo bare aowa ka kopelo, ba re:-

- Mogatša tšimo ga bjale ga bjale, leetše le re thim magetleng, 75. bjale ba feta ba hlaakana le bangwe pele, le bona ba butšisa bare na nka ere motho yo o ke mogatša tšimo bare ka kopelo ga. Mogatša tšim ga bjale ga bjale, le etse lere thim magetleng, thim mogatša thim etse lere, thim magetheng, keleketla. Bjale ba no tama ba hlaakana le matsim ba dutše ba a botsa bjale. Bjale matsim a le a fihla gae a humana mosedi yola ka mnene a sego bjale bana bale ba fihla nokeng keleketla, yaba matšim a fihla, bjale nonyana yela ya ba rwala ya ba iſa gae. Bo mmaboo ba thakgala. Sisiwe sa siripa.

76. Ngokwana e sale ngwanenyana.

Irile ele nonwane ya re ele ngwanenyana keleketla, bjale e be ele ngwanenyana yo a robalang le bangwe, keleketla, feela yena ge a rwabetše a kwa nto e re nyokwana keleketla tsoga o ntšeles metse ka ditsebeng tsebe tšaka di a palega bjale a re ke tsoga bangwe ba se mokwe a re o ya ba soba ba sekwe, keleketla, nyokwana e tšela ka

/meetse.....

meetse ka ditsebeng tša tlala meetse.

K 34 / 98

Ge a tlilo robala a e tla ntlong nto yela ya opela yare ngwananyana wa ngwana motho na o tlare ke boneng mmalo ke boneng sa ditsebe mmalo sa ditsebe ditelele kga rantla kgarantla kgarakgarantla mmalo.

77. Kgarantla kgara kgarantla mmalo. Bjale ngwana wa batho ge a tsena ka dikobong keleketla ya ba ele gona ba mokwa ge a lla. Ge go esa a yo robala le batswadi ba gagwe, keleketla, bjale bosego ge a robetše a kwa nto yela a re e haa ngokwana, lege o ka re o robetše le bo papago tsoga wena o ntše ka meetse ke palega ditsebe tscha, keleketla, bjale a re ke tsosa batswadi ba se kwe. Aowa ngwana a ba a tsoga a yo kgela nto yela meetse. Yare ngwananyana wa ngwana motho na o tlare ke boneng. Bjale ya tloga ngwana a ba a ota. Sisiwe sa seripa.

78.

#### Mosadi le morwedi.

Irile ele nonwane keleketla ya re e ngwana a e ya ga koko wagwe keleketla ba mmotsa bare o tlare ge o fihla kwa pele wa fihlela dipata di le pedi, o tše pata ya ka godimo keleketla fase e na le kgeletuma, keleketla, a re ge afihla a hwetsa ditsela a tseyya ya ka fase keleketla a re a sa sepela a hlakana le kgeletuma. Bjale ngwana a thoma go tsoga le go lla ka bohlako a re kgelethuma kgelethuma, kgelethu kgelethu mma o rile a mpotša pala o tseyya ya godimo ya fase e na le kgelethuma, keleketla.

79.

Bjale kgelethuma ya fihla go yena a efa mphago wa ngwana ya ja a tloga a ntše a opela a re kgelethuma kgelethuma kgelethuma, mma o rile a o mpotša pata o tseyya ya godimo. Ya fase ena le kgelethumo kgelethuma kelethuma, pata o tše ya godimo ya fase ena le kgelethuma, kgelethuma kgelethuma. Mosadi a ngwatha serope sa ngwana a e fa ya ja, keleketla yare e sa ja a kitima a lebile gae a thoma a opela gape a re kgelethuma kgelethuma mma o rile a mpotša pata o tše ya godimo kgelethuma kgelethu, ya fase ena le kgelethuma ya ba batho ba motse ba mo hlakanetsa ba bolaya nto yela. Sisiwe sa mosela wa seripa.

80.

#### Kgoši e ya lwala.

Irile ele nonwane yare ele kgoši keleketla e lwala motseng keleketla, bjale bare go yo bitswa nyaka keleketla, gwa tswa thaka ya masogana keleketla, ba yo bitsa nyaka. Ba eta ba epela bare thema them re tlilo bitsa nyaka thema kgoši e ya lwala, keleketla, feela ba rile /ge ba bôna.....

732

K34/98

24\*

ge ba bôna ngaka ba tšaba ba boyela gae, aowa ba fihla bare nyaka ga e go. Gwa tšwa thaka e nyenyana ya yo tšeysa ngaka. Ba dutše ba tama ba ye pela. Bjale ba bowa le nyaka ba fihla ba hlabâba kgomo ba hlabâla bana ba go tšwa go bitša nyaka. Kgoši ya fôla sisiwe sa mosa wa seripa.

ENDS, 732.